



COMUNE DI NONANTOLA  
Centro Intercultura

Associazione  
di promozione  
sociale

giunchiglia-11



illustrazione di Mirjana Farkas

## Coronavirus: attenzione, non paura

Me wo akye,

Nonantola a ayese kuro kɛsɛɛ ne mantam a ɛwɔ Italy atifi ɛrekɔ ahohiahiamu efiris corona virus ɛrekye ne manfoɔ. Mma yensuro na mom yeani nnaɔ. Wei nti afutuo a Ministry Of Health ɛde baɛɛ no abɛ boa. Akwan ahohoɔ a ɛbɛ boa abɔ nnipa dɔm ho apomuden a ɛhyɛ aseɛ firi wɔn a wɔayɛ mmerɛ(mpaninfoɔ ne ayarefoɔ). **Frisoun School** of Nonantola ɛyɛɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛkyerɛkyerɛ aseɛ sedɛɛ ɛbɛyɛ a amanfoɔ bɛte aseɛ.

Ahohiahia kwan a Asuaye a ɛhwɛ Apomuden(Ministry of Health)ɛde baɛɛ no nie:

- 1) hohoro wonsa abere biara. Eho bɛ hia wo de samina a amanfoɔ de bɛhohoro ɔmo nsa ɛwɔ beaɛ a nnipa wɔ hɔ, asɔredan mu, beaɛ a ye tene tene yen mpɔmu;
- 2) nwoma sua ne ahweyie nti ntaa nten mmen wɔn a wɔanya papu(cough) atiridi ne nea ekeka ho;
- 3) mmfa wo nsa nkɔ wo ani, wo ano ne wohwene;
- 4) kata wo ani ne wo hwene sɛ wo rebɔ wa anaa wo nhwensen (fa wo abakye mmom);
- 5) nnom aduri biara agyese dɔkota aka akyerɛ wo;
- 6) fa chlorine anaa alcohol pepa fem
- 7) fa adea kata wo hwene sɛ wo susu sɛ woyare anaa woreboa obi a ɔyare.

*Traduzione in twi di Abayeta Apaana Akayesi*